

AKTIVNA ŠTEDNJA

Medo Štedo dječja aktivna štednja

Sigurni smo da želite pružiti dobar primjer štedeći za Vaše najmlađe, ohrabriti djecu i naučiti ih da sami počnu štedjeti od ranih dana!

Zato smo pripremili poseban proizvod - Dječju aktivnu štednju Medo Štedo, koja Vam obezbjeđuje sigurnu i postepenu štednju za djecu, na način da im prema vlastitim finansijskim mogućnostima uplaćujete kada i koliko želite.

- Štednja se može ugovoriti u valuti EUR ili u valuti USD. Minimalni početni ulog za ugovaranje dječje štednje iznosi 20 €/\$. 
- Dječja štednja je namijenjena državljanima Crne Gore starosti do 18 godina.

Započnite
štednju
uplatom
već od 20
EUR/USD

- Dječja štednja se ugovara na ime djeteta, sa dospijecem ugovora najkasnije do 18. godine djeteta.
- Ugovor u ime djeteta zaključuje zakonski zastupnik djeteta (roditelj ili staratelj).
- Ukoliko ne prekinete štednju prije isteka ugovorenog roka, niti vršite umanjeње štednje tokom trajanja ugovora, ostvarujete pravo i na dodatnu premiju na obračunatu kamatu do čak 50 %!

Iznos u EUR valuti	6 mjeseci + 1 dan	12 mjeseci + 1 dan	24 mjeseca + 1 dan	36 mjeseci + 1 dan
		Nominalna kamatna stopa do / Efektivna kamatna stopa od	Nominalna kamatna stopa do / Efektivna kamatna stopa od	Nominalna kamatna stopa do / Efektivna kamatna stopa od
do 9.999,99 €	do 0,08 %	0,13 %	0,18 %	0,23 %
od 10.000,00 € do 49.999,99 €		0,18 %	0,23 %	0,28 %
od 50.000,00 €		0,23 %	0,28 %	0,33 %

Iznos u USD valuti	6 mjeseci + 1 dan	12 mjeseci + 1 dan	24 mjeseca + 1 dan	36 mjeseci + 1 dan
do 4.999,99	0,05%	0,06 %	0,11 %	0,16 %
od 5.000,00 \$ - 9.999,99 \$		0,07 %	0,12 %	0,17 %
od 10.000,00 \$ do 24.999,99 \$		0,08 %	0,13 %	0,18 %
od 25.000,00 \$ do 49.999,99 \$		0,09 %	0,14 %	0,19 %
od 50.000,00 \$		0,10 %	0,15 %	0,20 %

Period oročenja	Procenat premije
na rok od 6 mjeseci + 1 dan	50%
na rok od 12 mjeseci + 1 dan	
na rok od 24 mjeseca + 1 dan	
na rok od 36 mjeseci + 1 dan	

Reprezentativni primjer

Uslovi	EUR	USD
Iznos oročenja	10.000 €	10.000 \$
Period oročenja	12,01 mjeseci	36,01 mjeseci
Nominalna kamatna stopa	0,18 %	0,18 %
Procenat premije na iznos obračunate kamate	50 %	50 %
Dodatni ulog	50 €	100 \$
Efektivna kamatna stopa	0,27 %	0,27 %
Očekivana Kamata sa premijom	27,91 €	95,88 \$

Ostalo

- Iznos štednog uloga ne može iznositi manje od 20 €//\$;
- Svaki dodatni štedni ulog je oročen do isteka oročenja početnog štednog uloga;
- Obračun kamate je mjesečni, a pripis kamate je po isteku perioda oročenja;
- Na iznos prihoda od kamate se obračunava i odbija iznos zakonskog poreza u iznosu od 15 %;
- Visina kamatne stope je uslovljena iznosom i rokom oročenja štednog uloga , a sa promjenom stanja glavnice štednog uloga usklađivaće se i visina kamatne stope u momentu izmjene, bez obzira da li se radi o umanjenju ili uvećanju štednog uloga.
- Ako klijent raskida ugovorenu oročenu štednju prije isteka perioda oročenja, neophodno je da podnese banci pismeni Zahtjev za prijevremeni raskid aktivne štednje;

Ovaj letak je informativnog karaktera. Banka zadržava pravo izmjene navedenih uslova.

Kontakti



Ime.prezime



info@erstebank.me



Arsenija Boljevića 2A
81000 Podgorica



19991



www.erstebank.me